

## Auteur inconnu

4e JORNADA DAU CHANT de SAINT ESTEPHE le 21 Avril 2012

### PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : [AQUI](#)

( POUR ÉCOUTER LA CHANSON CLIQUEZ :ICI ) ↑

VIDEO DINS:

[DAILYMOTION](#)

[YOUTUBE](#)

[CHANSON LIMOUSINE](#)

#### Carnaval es arribat

Farem la fèsta, farem la fèsta,  
Carnaval es arribat  
Farem la fèsta dins lo prat.

Farem la fèsta, farem la fèsta,  
Farem la fèsta dins lo prat,  
Farem la fèsta, farem la fèsta  
Farem la fèsta dins lo prat (bis !)



#### Carnaval es arribat

Fuma la pipa fuma la pipa  
Carnaval es arribat  
Fuma la pipa sens tabac.

Fuma la pipa, fuma la pipa,  
Fuma la pipa sens tabac,  
Fuma la pipa, fuma la pipa,  
Fuma la pipa sens tabac (bis !)


Quante n'auram tot 'chabat  
Farem la fèsta, farem la fèsta,  
Quante n'auram tot 'chabat  
Farem la fèst'a nòstre grat.

Farem la fèsta, farem la fèsta,  
Farem la fèst'a nòstre grat  
Farem la fèsta, farem la fèsta  
Farem la fèsta a nòstre grat (bis !)

#### Carnaval est arrivé

nous ferons la fête, nous ferons la fête  
Carnaval est arrivé  
Nous ferons la fête dans le pré.

nous ferons la fête, nous ferons la fête  
Nous ferons la fête dans le pré.  
nous ferons la fête, nous ferons la fête  
Nous ferons la fête dans le pré.



#### Carnaval est arrivé

Fume la pipe, Fume la pipe,  
Carnaval est arrivé  
Fume la pipe sans tabac.

Fume la pipe, Fume la pipe,  
Fume la pipe sans tabac  
Fume la pipe, Fume la pipe  
Fume la pipe sans tabac

Quand nous aurons tout fini,  
nous ferons la fête, nous ferons la fête,  
Quand nous aurons tout fini,  
Nous ferons la fête à notre gré.

nous ferons la fête, nous ferons la fête,  
Nous ferons la fête à notre gré.  
nous ferons la fête, nous ferons la fête,  
Nous ferons la fête à notre gré.

## **Organizacion :**

**L'Union Occitana "Camila Chabaneu" e los Gentes Goiats, en partenariat coma lo PNR Peirigòrd-Limosin**

### **Pas de partition**

**CHANTADA PER LO PATRIC RATINOC E LAS SÒRS NADAL**

**CHANTÉE PAR PATRICK RATINEAUD ET LES SŒURS NADAL**

### **Transcripcion, revirada Lo Patric Ratinoc**

***Licence: Créative commons by-nc-nd 2.0, en gros vous pouvez copier, diffuser, interpréter à titre gratuit, sans modification, sauf autorisation des auteurs.***

**Concepcion, realizacion lo Jan Delatge**